

I. — SA VIDO

“Au bout de l’ourizount en avans de sa roco penjadisso, Pioulenc, mouloun de téulisso vióuleto que trepassavo lou naut clouchié carra, s’espoumpissié, tout daura, dins lou tremount. A man senèco, lou mourre de Tantarantan, acouifa de sabloun blanc e gravata de brujo verde e roso, s’estiravo esquina, coume un pastre dourmihous, permié li mato d’avaus. Vers lou Rose l’esplendour de la plano roussejanto apoundié lou rebat de sa lumiero à la clarta dóu pounèt.”

Ansin de sa plumo soubeirano, dins l’uno de sis obro, entre tant d’àutri, Grabié Bernard despintavo en quàuqui rego lou vilage e lou païsage Coumtadin ounte avié durbi sis iue à la lus dóu soulèu Prouvençau, lou 20 de janvié de 1882.

D’uno vièio famiho crestiano enracinado au terraire desempièi tant de generacioun, Grabié Bernard devié touto sa vido teni en relèu li founso vertu d’estacamen e de fidelita au siéu païs Roudanen e d’urouso soumession à la lèi de Diéu e is ensinamen de la glèiso catoulico, qu’avien deja mena dous de sis ounce e dous tambèn de si rèiris ounce au sacerdoti e que devien plus tard coundurre tambèn l’un de si fraire à l’autar.

Es justamen de-vers l’un de sis ounce, l’egrègi e regreta Canoungé Manivet Bernard, Superior dóu Pichot Semenàri de Santo-Gardo, au vilage de Sant-Didié, que, tre l’age de 8 an, s’ananè pèr faire sis estùdi, dins aquèl establiment segoundàri de grand renomado qu’abariguè e fourmè à si disciplino, avans de barra si porto, pèr la separacioun de la Glèiso e de l’Estat, tant d’ome d’elèi, capelan e laï, qu’an ounoura lou païs.

Sabèn pèr Grabié Bernard éu-meme, dins un bèu libre que counsacrè à l’ounouranço de soun ounce (1) e qu’escriguè en 1914, un an après sa despartido, que la fermeta dóu Superior de Santo-Gardo que s’escoundié souto un deforo de bèn-voulènci, èro bèn couneigudo de tóuti sis escoulan que mancavon à si devé, e que, se fuguè pamens sèmpe juste e imparciau, avié lou soucit de jamai counsenti la mendro favour is elèvo de sa famiho que fuguèron si pensiounàri. Disié d’aiours d’éli: “Dins lou rèng, li nebout!”.

“Raço racejo” e pèr n’en reveni à si parèt, Grabié Bernard aurié poussu dire d’éli, e, tambèn de tóuti sis aujòu, ço que Farfantello a tant poulidamen escri dins un pouèmo siéu:

“Se vous dève moun noum e ma vilo e moun ort;

“Vous redève outro causo encaro:

“L’eiretage escoundu e que nous douno pas soul

“Li souco e lou destré, l’eiròu emai l’araire,

“Ni lou pèssu d’or fin estrema pèr li paire,